

LED Linears Ballast Compatibility List



LED T8 SERIES 3

Order code	Description
64662	LED/T8/S3/9W/840/24/STD
64663	LED/T8/S3/13W/840/36/STD
64664	LED/T8/S3/15W/835/48/STD
64665	LED/T8/S3/15W/840/48/STD
64666	LED/T8/S3/15W/850/48/STD
64667	LED/T8/S3/18W/835/48/STD
64668	LED/T8/S3/18W/840/48/STD
64669	LED/T8/S3/18W/850/48/STD
64815	LED/T8/S3/9W/830/24/STD/SMX
64816	LED/T8/S3/9W/835/24/STD/SMX
64832	LED/T8/S3/9W/840/24/STD/SMX
64817	LED/T8/S3/13W/830/36/STD/SMX
64818	LED/T8/S3/13W/835/36/STD/SMX
64833	LED/T8/S3/13W/840/36/STD/SMX
64837	LED/T8/S3/18W/830/48/STD/SMX
64838	LED/T8/S3/18W/835/48/STD/SMX
64820	LED/T8/S3/18W/840/48/STD/SMX
64821	LED/T8/S3/18W/850/48/STD/SMX

LED T8 METRIC

Order code	Description
65049	LED/T8/15W/835/46/METRIC/STD
65050	LED/T8/15W/840/46/METRIC/STD

LED T8 SERIES 4

Order code	Description
66801	LED/T8/S4/9W/835/24/STD
65473	LED/T8/S4/9W/840/24/STD
67000	LED/T8/S4/11W/840/36/STD
65474	LED/T8/S4/13W/835/48/STD
65475	LED/T8/S4/13W/840/48/STD
65476	LED/T8/S4/13W/850/48/STD
65477	LED/T8/S4/15W/835/48/STD
65478	LED/T8/S4/15W/840/48/STD
65479	LED/T8/S4/15W/850/48/STD
65504	LED/T8/S4/9W/830/24/STD/SMX
65505	LED/T8/S4/9W/835/24/STD/SMX
65506	LED/T8/S4/9W/840/24/STD/SMX
67001	LED/T8/S4/11W/835/36/STD/SMX
67002	LED/T8/S4/11W/840/36/STD/SMX
65507	LED/T8/S4/13W/830/48/STD/SMX
65508	LED/T8/S4/13W/835/48/STD/SMX
65509	LED/T8/S4/13W/840/48/STD/SMX
65510	LED/T8/S4/13W/850/48/STD/SMX
65511	LED/T8/S4/15W/830/48/STD/SMX
65512	LED/T8/S4/15W/835/48/STD/SMX
65513	LED/T8/S4/15W/840/48/STD/SMX
66265	T8H0/S4/15W/840/48/STD
65514	LED/T8/S4/15W/850/48/STD/SMX

LED Linears Ballast Compatibility List



120-277 V (1/3)

Ballast Description				1 Lamp		2 Lamps		3 Lamps		4 Lamps		Ballast version
Brand	Order code	Number of lamps	Starting Method	Input Voltage								
				120 V	277 V	120 V	277 V	120 V	277 V	120 V	277 V	
Arcata	ACT2P32ISUNV	2	IS									/
	ACT4P32ISUNV	4	IS									/
Advance	ICN-1P32-N	1	IS									/
	IOPA-1P32-N	1	IS									REV B
	IOPA-1P32-LW-N	1	IS									REV A
	ICN-2P32-N	2	IS									REV C/E
	ICN-2P32-SC	2	IS									/
	ICN-2S40-N	2	RS									/
	IOPA-2P32-N	2	IS									REV A
	IOPA-2P32-LW-N	2	IS									REV B
	RCN-2S32-SC	2	PS									REV D
	REL-2P32-SC	2	IS									/
	RELB-2S40-N	2	RS									/
	REZ-2S32-SC	2	PS									REV E
	ICN-3P32-N	3	IS									REV C
	ICN-4P32-N	4	IS									/
	ICN-4P32-SC	4	IS									REV D
	REL-4P32-RH-TP	4	IS									/
	GOPA-2P32-LW-N35M	4	IS									/
	ESPEN	VE232MVHIP	2	IS								
VE232MVHIPE		2	IS									/
VE232MVHIPHE		2	IS									/
VE232MVHIPL		2	IS									/
VE432MVHIP		4	IS									/
VE432MVHIPE		4	IS									/
VE432MVHIPHE		4	IS									/
Fulham	NPY-120-232-LT8	2	PS									/
	NPY-120-432-T8B	4	IS									/
	NPY-120-432-T8-IS	4	IS									/
	WHCG3-120-T8-IS	3	IS									/
	WHCG5-120-T12-RS	2	RS									/
	WH2-120-L	1	IS									/
	WH5-120-L	4	IS									/
Fusion	FB232MVE	2	IS									/
	FB232MVE-HE	2	IS									/
	FB232MVE-LHE	2	IS									/
	FB232MVE-PPS-HE	2	PS									/
	FB332MVE	3	IS									/
	FB432MVE	4	IS									/
	FB432MVE-HE	4	IS									/
	FB432MVE-PPS-HE	4	PS									/

Ballasts test are performed with a specific manufacturing date code. Older ballasts, with the same model numbers may have different electronic designs and consequently compatibility may vary. Similarly, newer ballast, with the same model number, may have undergone revisions that may affect compatibility. Compatibility may also extend beyond this list and Stanpro recommends testing a few fixtures with the ballast compatible lamps, even if the ballast is on this compatibility list, to ensure compatibility and performance.

compatible non-compatible N/A

To validate compatibility with ballasts that are not on this list, please contact your sales representative

LED Linears Ballast Compatibility List



120-277 V (2/3)

Ballast Description				1 Lamp		2 Lamps		3 Lamps		4 Lamps		Ballast version
Brand	Order code	Number of lamps	Starting Method	Input Voltage								
				120 V	277 V	120 V	277 V	120 V	277 V	120 V	277 V	
GE	GE132MAXP-N/ULTRA	1	IS									/
	GE 232-120RES-DIYB	2	IS									/
	GE 232-120-PS-N	2	PS									/
	GE232MAX-G-N	2	IS									/
	GE232MAXP-L/ULTRA	2	IS									/
	GE232MAX-N/ULTRA	2	IS									/
	GE232MAXP-H/ULTRA	2	IS									/
	GE232-MV-N	2	IS									/
	GE232-MVPS-L	2	PS									/
	GE232-MVPS-L	2	PS									/
	GE-232-MVPS-H	2	PS									/
	GE332MAX-L/ULTRA	3	IS									/
	GE332MAX90-V60	3	IS									/
	GE332MV-N-DIY	3	IS									/
	GE432MAX-H/ULTRA	4	IS									/
	GE432MAX-H-42T	4	IS									/
Green Hill	GH2P59ISUNV	2	IS									/
	GH4P32ISUNV	4	IS									/
Halco	EP232IS/H/MV/HE	2	IS									/
	EP332IS/L/MV/HE	3	IS									/
	EP332IS/MV/MC	3	IS									/
	EP432IS/L/MV/HE	4	IS									/
	EP432IS/MV/MC	4	IS									/
Howard	EP4/32IS/MV/MC/HE	4	IS									/
Huafeng	ENI-T8-32-P2SC-N	2	IS									/
	ENI-T8-32-P4MC-N	4	IS									/
Keystone	KTEB-232-UV-IS-N-P	2	IS									/
	KTEB-332-UV-IS-N-P	3	IS									/
	KTEB-432-UV-IS-N-P	4	IS									/
Osram	QHE 2x32T8/UNV DIM-TC	2	PS									/
	QHE 2x32T8/UNV ISL-SC	2	IS									/
	QTP 2x32T8/UNV ISN-SC	2	IS									/
	QTP 3x32T8/UNV PSX-SC	3	PS									/
	QHE 4x32T8/UNV PSN-SC	4	PS									/
	QTP 4x32T8/UNV ISN-SC	4	IS									/
Pacific	EB-332IS-U	3	IS									/
	EB-432IS-U	4	IS									/
Premium	BB-T8/UVH-2x32	2	IS									/
	BB-T8/UVH-3x32	3	IS									/
Robertson	RSW240T12120	2	RS									/

Ballasts test are performed with a specific manufacturing date code. Older ballasts, with the same model numbers may have different electronic designs and consequently compatibility may vary. Similarly, newer ballast, with the same model number, may have undergone revisions that may affect compatibility. Compatibility may also extend beyond this list and Stanpro recommends testing a few fixtures with the ballast compatible lamps, even if the ballast is on this compatibility list, to ensure compatibility and performance.

compatible non-compatible N/A

To validate compatibility with ballasts that are not on this list, please contact your sales representative

LED Linears Ballast Compatibility List



120-277 V (3/3)

Ballast Description				1 Lamp		2 Lamps		3 Lamps		4 Lamps		Ballast version
Brand	Order code	Number of lamps	Starting Method	Input Voltage								
				120 V	277 V	120 V	277 V	120 V	277 V	120 V	277 V	
STANDARD	61128 - E232T8IS120-277/N/AS	2	IS	Compatible		Compatible						/
	61130 - E232T8IS120-277/N/AS/BULK	2	IS	Compatible		Compatible						/
	61123 - E232T8IS120/L/AS	2	IS	Compatible		Compatible						/
	61126 - E232T8IS120/L/AS/BULK	2	IS	Compatible		Compatible						/
	61113 - E232T8IS120/N/AS	2	IS	Compatible		Compatible						/
	61124 - E232T8IS120/N/AS/BULK	2	IS	Compatible		Compatible						/
	59770 - E432T8IS120/H/90C	4	IS					Compatible		Compatible		/
	61120 - E432T8IS120/L/AS	4	IS					Compatible		Compatible		/
	61127 - E432T8IS120/L/AS/BULK	4	IS					Compatible		Compatible		/
	61114 - E432T8IS120/N/AS	4	IS					Compatible		Compatible		/
	61125 - E432T8IS120/N/AS/BULK	4	IS					Compatible		Compatible		/
Sunpark	SL15T	2	RS	Compatible		Compatible						/
Ultrasave	ER254120MHT-W	2	PS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible					/
	ER454120MHT-W	4	PS					Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	/
Universal	B232PUSV3PLA	2	PS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible					REV A
	B232SR120S30	2	PS			Compatible						REV E
	B232IUNVHP-N	2	IS			Compatible	Compatible					REV B
	B332IUNVHP-A	3	IS			Compatible	Compatible	Compatible	Compatible			REV B
	B432IUNVHP-A	4	IS					Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	REV B

Ballasts test are performed with a specific manufacturing date code. Older ballasts, with the same model numbers may have different electronic designs and consequently compatibility may vary. Similarly, newer ballast, with the same model number, may have undergone revisions that may affect compatibility. Compatibility may also extend beyond this list and Stanpro recommends testing a few fixtures with the ballast compatible lamps, even if the ballast is on this compatibility list, to ensure compatibility and performance.

■ compatible
 ■ non-compatible
 N/A

To validate compatibility with ballasts that are not on this list, please contact your sales representative

LED Linears Ballast Compatibility List



347 V

Ballast Description				1 Lamp	2 Lamps	3 Lamps	4 Lamps	Ballast version
Brand	Order code	Number of lamps	Starting Method	Input Voltage				
				347 V				
Arcata	ACT2P32IS347	2	IS					/
	ACT4P32IS347	4	IS					/
Advance	GOPA-2P32-LW-SC	2	IS					REV D
	GOPA-4P32-LW-SC	4	IS					REV D
	GOPA-4P32-SC	4	IS					REV D
Fusion	FB232347E-HE	2	IS					/
	FB232347E-L	2	IS					/
	FB232347E-PPS-HE	2	PS					/
	FB432347E-HE	4	IS					/
	FB432347E-L	4	IS					/
	FB432347E-PPS-HE	4	PS					/
GE	GE232MAX347-H	2	IS					/
	GE332MAX347-H	3	IS					/
	GE432MAX347-H	4	IS					/
Osram	QHE 2x32 T8/347 ISL-SC	2	IS					/
	QHE 2x32 T8/347 ISN-SC	2	IS					/
STANDARD	60076 - E232T8IS347/H/90C	2	IS					/
	58278 - E232T8IS347/L/BULK	2	IS					/
	66152 -E232T8IS/MIC/347/L/AS/BULK	2	IS					/
	10293 - E232T8IS347/N	2	IS					/
	66150 - E232T8IS/MIC/347/N/AS	2	IS					/
	31549 - E232T8IS347/N/BULK	2	IS					/
	66151 - E232T8IS/MIC/347/N/AS/BULK	2	IS					/
	31036 - E432T8IS347/L	4	IS					/
	56603 - E432T8IS347/L/BULK	4	IS					/
	59771 - E432T8IS347/H/90C	4	IS					/
Ultrasave	MR232347	2						/
Universal	B232I347HE-A	2	IS					/
	B432I347HE-A	4	IS					/

Ballasts test are performed with a specific manufacturing date code. Older ballasts, with the same model numbers may have different electronic designs and consequently compatibility may vary. Similarly, newer ballast, with the same model number, may have undergone revisions that may affect compatibility. Compatibility may also extend beyond this list and Stanpro recommends testing a few fixtures with the ballast compatible lamps, even if the ballast is on this compatibility list, to ensure compatibility and performance.

■ compatible
 ■ non-compatible
 N/A

To validate compatibility with ballasts that are not on this list, please contact your sales representative

LED Linears Ballast Compatibility List



LED T5HE

Order code	Description
66992	T5/13W/835/46/STD
66993	T5/13W/840/46/STD
66994	T5/13W/850/46/STD

120-277 V

Ballast Description			1 Lamp		2 Lamps		Ballast version
Brand	Order code	Number of lamps	Input Voltage				
			120 V	277 V	120 V	277 V	
Keystone	KTEB-228HE-UV-PS-SL	2	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	/
Advance	ICN-2S28	2	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	REV D
	ICN-2S28-T	2	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	REV B
	ICN-2S28-N	2	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	REV B
Fulham	RHA-UNV-228-LT5	2	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	/
GE	GE228MVPS-A	2	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	/
HEP	SD214-35 UNI	2	Non-compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	/
Osram	QHE 2x28T5/UNV PSN	2	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	/
	QS 2x28T5/UNV PS95-SC	2	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	/
Robertson	PSA228T5MV	2	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	/
Universal	B228PUNV-C	2	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	REV A
	B228PUNV-N	2	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	REV C
	B228PU95S50D	2	Non-compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	REV D

347 V

Ballast Description			1 Lamp	2 Lamps	Ballast version
Brand	Order code	Number of lamps	Input Voltage		
			347 V	347 V	
Standard	60102 - E228T5PS347/N/BULK	2	Compatible	Compatible	/
	10461 - E235T5PS347/N	2	Compatible	Compatible	/

Ballasts test are performed with a specific manufacturing date code. Older ballasts, with the same model numbers may have different electronic designs and consequently compatibility may vary. Similarly, newer ballast, with the same model number, may have undergone revisions that may affect compatibility. Compatibility may also extend beyond this list and Stanpro recommends testing a few fixtures with the ballast compatible lamps, even if the ballast is on this compatibility list, to ensure compatibility and performance.

To validate compatibility with ballasts that are not on this list, please contact your sales representative

■ compatible
 ■ non-compatible
 N/A

LED Linears Ballast Compatibility List



LED T5H0

Order code	Description
64463	LED/T5/27W/840/46/ND/STD/SMX
64464	LED/T5/27W/850/46/ND/STD/SMX
64465	LED/T5/27W/865/46/ND/STD/SMX

LED T5H0 SERIES 2

Order code	Description
65480	LED/T5/S2/25.5W/840/46/STD/SMX
65481	LED/T5/S2/25.5W/850/46/STD/SMX
65482	LED/T5/S2/25.5W/865/46/STD/SMX

120-277 V (1/2)

Ballast Description			1 Lamp		2 Lamps		3 Lamps		4 Lamps		Ballast version
Brand	Order code	Number of lamps	Input Voltage								
			120 V	277 V	120 V	277 V	120 V	277 V	120 V	277 V	
AC	AC-A2/54T5XS-W	2									/
	EL1/254A26	2									/
Advance	HCN-4S54-2LS-H	2									/
	ICN-2S54	2									REV B
	ICN-2S54-N	2									/
	ICN-2S54-T	2									REV B
	ICN-2S54-90C-N	2									REV B
	IOP-2PSP54-SC	2									REV E
	IZT-2S54-D	2									REV C
	ICN-4S54-90C-2LS-G	4									REV A/B
	ICN-4S54-2LS-H	4									REV C
	IOP-4PSP54-2LS-G	4									REV H
	Damar	26947A	2								
Espen	VE454MVHRP	4									/
Fulham	RHA-UNV-254-LT5	2									/
	RHA-UNV-454-LT5	4									/
	WH5-120-L	2									/
Fusion	FB254T5MVE	2									/
	FB454T5MVE	4									/
GE	GE254MVPS-D	2									/
	GE254MVPS-D-1	2									/
	GE254MVPS90-A	2									/
	GE454MVPS90-F	4									/
Halco	EP254HO/PS/MV/MC	2									/
	EP454HO/PS/MV	4									/
HEP	SI 254-58 UNI	2									/
	SD 254-58 UNI	2									/
Huafeng	ENP-T5-54-S2MC	2									/
	ENP-T5-54-S4LC	4									/
Keystone	KTEB-254HO-UV-PS/A	2									/
	KTEB-254HO-UV-PS-SL	2									Version D2
	KTEB-454HO-UV-PS	4									Version D3

Ballasts test are performed with a specific manufacturing date code. Older ballasts, with the same model numbers may have different electronic designs and consequently compatibility may vary. Similarly, newer ballast, with the same model number, may have undergone revisions that may affect compatibility. Compatibility may also extend beyond this list and Stanpro recommends testing a few fixtures with the ballast compatible lamps, even if the ballast is on this compatibility list, to ensure compatibility and performance.

compatible non-compatible N/A

To validate compatibility with ballasts that are not on this list, please contact your sales representative

LED Linears Ballast Compatibility List



120-277 V (2/2)

Ballast Description			1 Lamp		2 Lamps		3 Lamps		4 Lamps		Ballast version
Brand	Order code	Number of lamps	Input Voltage								
			120 V	277 V	120 V	277 V	120 V	277 V	120 V	277 V	
Liyuan	LYEB5812	2	non-compatible	non-compatible	compatible	compatible					/
Luma	BLF254-U	2	compatible	compatible	compatible	compatible					/
Maxlite	SKEU542HOP/SC	2	compatible	compatible	compatible	compatible					/
Osram	QHE 2x54T5HO/UNV PSN	2	compatible	compatible	compatible	compatible					/
	QT 2x54/120PHO-DIM	2			non-compatible						/
	QTP 2x54T5HO/UNV PSN	2	compatible	compatible	compatible	compatible					/
	QTP 2x54T5HO/UNV PSN HT	2	compatible	compatible	compatible	compatible					/
	QTP 2x54T5HO/UNV PSN 80-SC	2	compatible	compatible	compatible	compatible					/
	QHE 4x54T5HO/UNV PSN HT SCL	4	compatible	compatible	compatible	compatible	compatible	compatible	compatible	compatible	/
	QHE 4x54T5HO/UNV PSN HTL[DOE]	4	compatible	compatible	compatible	compatible	compatible	compatible	compatible	compatible	/
QTP 4x54T5HO/UNV PSN HT W	4	compatible	compatible	compatible	compatible	compatible	compatible	compatible	compatible	/	
Pacific	EB-254PRS-U	2	compatible	compatible	compatible	compatible					/
Roberson	PSL 254T5MV	2	compatible	non-compatible	compatible	compatible					/
	PSB454T5MV	4	compatible	compatible	compatible	compatible	compatible	compatible	compatible	compatible	/
Sunpark	U-2/54T5HO	2	compatible	compatible	compatible	compatible					/
Symban	SLFE-254 T5HO-120MV-90C	2	compatible	compatible	compatible	compatible					/
	SLFE-454 T5HO-120MV-90C	4	compatible	compatible	compatible	compatible	compatible	compatible	compatible	compatible	/
STANDARD	57641 - E154T5PS120-277/N/HO	1	compatible	compatible							/
	63025 - E245T5HOPS120-277/N/XTRM	2	compatible	compatible	compatible	compatible					/
	63027 - E454T5HOPS120-277/N/XTRM	4	compatible	compatible	compatible	compatible	compatible	compatible	compatible	compatible	/
Ultrasave	ER254120MHT-W	2	compatible	compatible	compatible	compatible					/
Universal	B254PUNV-D	2	compatible	compatible	compatible	compatible					REV C
	B254PUNVHB-D	2	compatible	compatible	compatible	compatible					REV A
	B454PUNV-E	4	compatible	compatible	compatible	compatible	compatible	compatible	compatible	compatible	REV D
	B454PUNVHB-E	4	compatible	compatible	compatible	compatible	compatible	compatible	compatible	compatible	REV D

Ballasts test are performed with a specific manufacturing date code. Older ballasts, with the same model numbers may have different electronic designs and consequently compatibility may vary. Similarly, newer ballast, with the same model number, may have undergone revisions that may affect compatibility. Compatibility may also extend beyond this list and Stanpro recommends testing a few fixtures with the ballast compatible lamps, even if the ballast is on this compatibility list, to ensure compatibility and performance.

■ compatible
 ■ non-compatible
 N/A

To validate compatibility with ballasts that are not on this list, please contact your sales representative

LED Linears Ballast Compatibility List



347 V

Ballast Description			1 Lamp	2 Lamps	3 Lamps	4 Lamps	Ballast version
Brand	Order code	Number of lamps	Input Voltage				
			347 V				
Advance	HCN-2S54-90C-WL	2	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	REV C
	HCN-4S54-2LS-H	4	Compatible	Compatible	Non-compatible	Non-compatible	REV C
	HCN-4S54-90C-2LS-G	4	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	REV A
Fusion	FB232347E-HE	2	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	/
Osram	QHE 2x54T5HO/347-480PSN HT	2	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	/
	QHE 4x54T5HO/347-480PSN HT SCL	4	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	/
Symban	SLFE-254 T5HO-347V-90C	2	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	/
	SLFE-454 T5HO-347V-90C	2	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	/
STANDARD	63026 - E254T5HOPS347/N/XTRM	2	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	/
	63028 - E454T5HOPS347/N/XTRM	4	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	/

Ballasts test are performed with a specific manufacturing date code. Older ballasts, with the same model numbers may have different electronic designs and consequently compatibility may vary. Similarly, newer ballast, with the same model number, may have undergone revisions that may affect compatibility. Compatibility may also extend beyond this list and Stanpro recommends testing a few fixtures with the ballast compatible lamps, even if the ballast is on this compatibility list, to ensure compatibility and performance.

■ compatible
 ■ non-compatible
 N/A

To validate compatibility with ballasts that are not on this list, please contact your sales representative

LED Linears Ballast Compatibility List



LED T8 U1

Order code	Description
66985	T8/S2/15W/840/48/U1/ND/STD

120-277/347 V (1/5)

Ballast Description				1 Lamp			2 Lamps			3 Lamps			4 Lamps		
Brand	Order code	Number of lamps	Starting Method	Input Voltage											
				120 V	277 V	305 V	120 V	277 V	305 V	120 V	277 V	305 V	120 V	277 V	305 V
Eiko	PM-2X32T8-UNV-IS-L	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	PM-3X32T8-UNV-IS	3	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	PM-3X32T8-UNV-IS-H	3	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	PM-3X32T8-UNV-IS-L	3	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	PM-4X32T8-UNV-IS	4	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	PM-4X32T8-UNV-IS-L	4	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	PM-2X32T8-UNV-IS	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	PM-3X32T8-UNV-PS	3	PS	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible
	PM-3X32T8-UNV-PS-H	3	PS	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible
Espin	VE232MVHIPE	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	VE232MVHIPHE	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	VE232MVHIPL	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	VE232MVHRPHT3-AB	2	PS	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	EPH4/32IS/MV/SC/HE	4	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	EP3/32IS/MV/SC/HE	3	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	EPL4/32IS/MV/MC/HE	4	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	EPH2/32IS/MV/MC/HE	2	IS	Compatible	Non-compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	E2/32IS-120MC	2	IS	Compatible	Non-compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	EPL2/32IS/MV/MC/HE	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	EPL3/32IS/MV/SC/HE	3	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	EP4/32IS/MV/MC/HE	4	IS	Compatible	Non-compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible
	EP2/32IS/MV/MC/HE	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	EP3/32IS/MV/MC/HE	3	IS	Compatible	Non-compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
GE	GE-232-MV-N	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	GE232MAX-N/ULTRA	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	GE432MAX-H/ULTRA	4	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	GE432MAX-L/ULTRA	4	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	GE-232-MAX-H/Ultra	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	GE432MAX-G-N	4	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	GE132MAX-G-N	1	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	GE132MAX-H/ULTRA	1	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	GE132MAX-L/ULTRA	1	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	GE132MAXP-N/ULTRA	1	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	GE232MV-N-DIY	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	GE232-120-RES	2	IS	Compatible	Non-compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	GE232MAX-L/ULTRA	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible

Ballasts test are performed with a specific manufacturing date code. Older ballasts, with the same model numbers may have different electronic designs and consequently compatibility may vary. Similarly, newer ballast, with the same model number, may have undergone revisions that may affect compatibility. Compatibility may also extend beyond this list and Stanpro recommends testing a few fixtures with the ballast compatible lamps, even if the ballast is on this compatibility list, to ensure compatibility and performance.

■ compatible
 ■ non-compatible
 N/A

To validate compatibility with ballasts that are not on this list, please contact your sales representative

LED Linears Ballast Compatibility List



120-277/347 V (2/5)

Ballast Description				1 Lamp			2 Lamps			3 Lamps			4 Lamps			
Brand	Order code	Number of lamps	Starting Method	Input Voltage												
				120 V	277 V	305 V	120 V	277 V	305 V	120 V	277 V	305 V	120 V	277 V	305 V	
GE	GE332MV-N	3	IS													
	GE332MAX-N/ULTRA	3	IS													
	GE332MAX-L/ULTRA	3	IS													
	GE332MAX-G-N	3	IS													
	GE332MAXP-H/ULTRA	3	IS													
	GE432-120-RES	4	IS													
	GE432MV-N-42T	4	IS													
	GE432MAX-N/ULTRA	4	IS													
	GE232-MVPS-N	2	PS													
	GE-332-MVPS-N	3	PS													
	GE432-MVPS-N	4	PS													
	GE-232-MV-PS-N	2	PS													
	FB432MVE-PPS-HE	4	PS													
Halco	EP232IS/L/MV/SL	2	IS													
	E432IS/120/R/SL	4	IS													
	EP232IS/MV/HE	2	IS													
	EP332IS/MV/HE	3	IS													
	EP432IS/MV/HE	4	IS													
	EP432IS/L/MV/HE	4	IS													
Keystone	KTEB-232-UV-IS-N-P	2	IS													
	KTEB-432RIS-1-TP-SL	4	IS													
	KTEB-332-UV-IS-N-P	3	IS													
	KTEB-432-UV-IS-N-P	4	IS													
	KTEB-2C72-1-TP	1	PS													
LumaPro	4KGH1 EB-432IS-120	4	IS													
Maxlite	SKEU322HEL/SC	2	IS													
	SKEU324HE/SC	4	IS													
	SKEU323L/SC	3	IS													
	MLEU322HEL/SC	2	IS													
	MLEU323H/SC	3	IS													
	MLEU324HE/SC	4	IS													
Osram	QTP 2X32T8/UNV ISN-SC	2	IS													
	QHE 2X32T8/UNV ISN-SC	2	IS													
	QHE 2X32T8/UNV ISL-SC	2	IS													
	QHE 3X32T8/UNV ISH-SC	3	IS													
	QHE 4X32T8/UNV ISN-SC	4	IS													
	QHE 4X32T8/UNV ISL-SC	4	IS													
	QTP 4x32T8/UNV ISN-SC	4	IS													
	QHE 1X32T8/UNV ISN-SC	1	IS													

Ballasts test are performed with a specific manufacturing date code. Older ballasts, with the same model numbers may have different electronic designs and consequently compatibility may vary. Similarly, newer ballast, with the same model number, may have undergone revisions that may affect compatibility. Compatibility may also extend beyond this list and Stanpro recommends testing a few fixtures with the ballast compatible lamps, even if the ballast is on this compatibility list, to ensure compatibility and performance.

compatible non-compatible N/A

To validate compatibility with ballasts that are not on this list, please contact your sales representative

LED Linears Ballast Compatibility List



120-277/347 V (3/5)

Ballast Description				1 Lamp			2 Lamps			3 Lamps			4 Lamps		
Brand	Order code	Number of lamps	Starting Method	Input Voltage											
				120 V	277 V	305 V	120 V	277 V	305 V	120 V	277 V	305 V	120 V	277 V	305 V
Osram	QHE 1X32T8/UNV ISN-SC	1	IS	Compatible	Compatible	Compatible									
	QHE 1X32T8/UNV ISL-SC	1	IS	Compatible	Compatible	Compatible									
	QTP 1X32T8/UNV ISN-SC	1	IS	Compatible	Compatible	Compatible									
	QHE 2X32T8/UNV ISH-SC	2	IS	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible			
	QTP 3X32T8/UNV ISN-SC	3	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible			
	QHE 3X32T8/UNV ISN-SC	3	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible			
	QHE 3X32T8/UNV ISL-SC	3	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible			
	QHE 4X32T8/UNV PSX-SC	4	PRS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	QHE 2X32T8/UNV PSH-HT	2	PRS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible			
	QHE 2X32T8/UNV PSN-MC	2	PRS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible			
	QHE 3X32T8/UNV PSN-SC	3	PRS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible			
	QTP 3X32T8/UNV PSX-SC	3	PRS	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible			
	QTP3X32T8/UNV PSN-SC	3	PRS	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible			
	QHE 4X32T8/UNV PSN-SC	4	PRS	Compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	QHE 2X32T8/UNV DIM-TC	2	PRS	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible			
PES	PES120ET8-12SMT-4	4	IS	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible
	PES120DET8-12SMT	2	PS	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible				
Advance	ICN-2P32-N	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible				
	IOPA-2P32-N	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible				
	IOP-2P32-N	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible				
	IOP-2P32-LW-N	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible				
	IOPA-3P32-LW-N	3	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible			
	IOPA-4P32-N	4	IS	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible
	IOPA-4P32-HL-SC	4	IS	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	IOP-4P32-N	4	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	IOP-4P32-LW-N	4	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	ICN-4P32-N	4	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	IOP-1P32-N	1	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible			
	ICN-1P32-N	1	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible			
	IOPA-1P32-N	1	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible			
	IOPA-2P32HL-SC	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible			
	IOPA-3P32-N	3	IS	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible			
	IOP-3P32-N	3	IS	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible			
	REB-4P32-SC	4	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	IOP-4P32-HL-SC	4	IS	Compatible	Non-compatible	Non-compatible	Compatible	Non-compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	ICN-4P32-SC	4	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	ICN-3P32-N	3	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible

Ballasts test are performed with a specific manufacturing date code. Older ballasts, with the same model numbers may have different electronic designs and consequently compatibility may vary. Similarly, newer ballast, with the same model number, may have undergone revisions that may affect compatibility. Compatibility may also extend beyond this list and Stanpro recommends testing a few fixtures with the ballast compatible lamps, even if the ballast is on this compatibility list, to ensure compatibility and performance.

compatible non-compatible N/A

To validate compatibility with ballasts that are not on this list, please contact your sales representative

LED Linears Ballast Compatibility List



120-277/347 V (4/5)

Ballast Description				1 Lamp			2 Lamps			3 Lamps			4 Lamps				
Brand	Order code	Number of lamps	Starting Method	Input Voltage													
				120 V	277 V	305 V	120 V	277 V	305 V	120 V	277 V	305 V	120 V	277 V	305 V		
Advance	IOP-2PSP32-N	2	PS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	
	IOP-3PSP32-SC	3	PS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	IOP-3PSP32-LW-SC	3	PS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	IOP-4PSP32-SC	4	PS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	IOP-4PSP32-LW-SC	4	PS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	IOP-2S32-SC	2	PS	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	IZT-2S32-SC	2	DPS	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	IOP-2PSP32-LW-N	2	PS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	IZT-2PSP32-SC	2	DPS	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Plusrite	BAF232IS/MV	2	IS	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	BAF332IS/MV	3	IS	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Robertson	ISU232T8120 3P20116	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	RSZ132T8120	1	PS	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Sola	E-758-F-232-SC	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	E-758-U-232-MC	2	IS	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Sunpark	120-1/32IS HPF	1	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	U-2/32IS HBF	2	IS	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	U-2/32ISE-LBF	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	U-3/32ISE	3	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	U-3/32ISE-HBF	3	IS	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	120-3/32IS MP,F	3	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	U-4/32IS HP,F	4	IS	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	U-4/32IS HBF	4	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	U-4/32ISE-LBF	4	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	U-1/32PSE	1	PS	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible
	U-2/32PSE	2	RS	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible
	U-2/32PSE-HBF	2	RS	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible
	U-232PS3	2	RS	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible
	U-232PS3-HBF	2	RS	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible
	SL15T	2	RS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	LC 12011T	1	PS	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	LC 12013T	1	PS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	Superior Life	70201	2	IS	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
70210		2	PS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
70211		4	PS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
TCP	E2P32ISUNVHE	2	IS	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	E4P32ISUNVLE	4	IS	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	E3P32ISUNVE	3	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	E3P32ISUNVLE	3	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible

Ballasts test are performed with a specific manufacturing date code. Older ballasts, with the same model numbers may have different electronic designs and consequently compatibility may vary. Similarly, newer ballast, with the same model number, may have undergone revisions that may affect compatibility. Compatibility may also extend beyond this list and Stanpro recommends testing a few fixtures with the ballast compatible lamps, even if the ballast is on this compatibility list, to ensure compatibility and performance.

■ compatible
 ■ non-compatible
 N/A

To validate compatibility with ballasts that are not on this list, please contact your sales representative

LED Linears Ballast Compatibility List



120-277/347 V (5/5)

Ballast Description				1 Lamp			2 Lamps			3 Lamps			4 Lamps		
Brand	Order code	Number of lamps	Starting Method	Input Voltage											
				120 V	277 V	305 V	120 V	277 V	305 V	120 V	277 V	305 V	120 V	277 V	305 V
TCP	E4P32ISUNVE	4	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	E4P32ISUNVHE	4	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Universal	B232IUNVHP-N	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	B232IUNVEL-A	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	B233IUNVHE-A	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	B432IUNVHE L-A	4	IS	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	B232IUNVHEH-A	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	B332IUNVHP-A	3	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	B432IUNVHP-A	4	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	B232I120RES-A	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	B432I120RES-A	4	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	B132IUNVHP-N	1	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	B432PUNVHE-A	4	PS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible
	B232PUNVHE-B	2	PS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	B332PUNVHE-A	3	PS	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Watran	DBG32N-MV-TP-PS-HL	4	PS	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible
Work Horse	WHCG4-120-T8-IS	4	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	WHSG3-UNV-T8-IS	3	IS	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	WHSG4-UNV-T8-IS	4	IS	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible

Ballasts test are performed with a specific manufacturing date code. Older ballasts, with the same model numbers may have different electronic designs and consequently compatibility may vary. Similarly, newer ballast, with the same model number, may have undergone revisions that may affect compatibility. Compatibility may also extend beyond this list and Stanpro recommends testing a few fixtures with the ballast compatible lamps, even if the ballast is on this compatibility list, to ensure compatibility and performance.

■ compatible
 ■ non-compatible
 N/A

To validate compatibility with ballasts that are not on this list, please contact your sales representative

LED Linears Ballast Compatibility List



LED T8 U6

Order code	Description
66986	T8/S2/11.5W/835/48/U6/ND/STD
66987	T8/S2/11.5W/840/48/U6/ND/STD
66988	T8/S2/15W/840/48/U6/ND/STD

120-277/347 V (1/5)

Ballast Description				1 Lamp			2 Lamps			3 Lamps			4 Lamps			
Brand	Order code	Number of lamps	Starting Method	Input Voltage												
				120 V	277 V	305 V	120 V	277 V	305 V	120 V	277 V	305 V	120 V	277 V	305 V	
Eiko	PM-3X32T8-UNV-IS	3	IS													
	PM-3X32T8-UNV-IS-H	3	IS													
	PM-3X32T8-UNV-IS-L	3	IS													
	PM-4X32T8-UNV-IS	4	IS													
	PM-4X32T8-UNV-IS-L	4	IS													
	PM-2X32T8-UNV-IS	2	IS													
	PM-3X32T8-UNV-PS	3	PS													
PM-3X32T8-UNV-PS-H	3	PS														
Espin	VE232MVHIPE	2	IS													
	VE232MVHIPHE	2	IS													
	VE232MVHIPL	2	IS													
	VE232MVHRPHT3-AB	2	PS													
GE	GE-232-MV-N	2	IS													
	GE232MAX-N/ULTRA	2	IS													
	GE432MAX-H/ULTRA	4	IS													
	GE432MAX-L/ULTRA	4	IS													
	GE-232-MAX-H/Ultra	2	IS													
	GE432MAX-G-N	4	IS													
	GE132MAX-G-N	1	IS													
	GE132MAX-H/ULTRA	1	IS													
	GE132MAX-L/ULTRA	1	IS													
	GE132MAXP-N/ULTRA	1	IS													
	GE232MV-N-DIY	2	IS													
	GE232-120-RES	2	IS													
	GE232MAX-L/ULTRA	2	IS													
	GE332MV-N	3	IS													
	GE332MAX-N/ULTRA	3	IS													
	GE332MAX-L/ULTRA	3	IS													
	GE332MAX-G-N	3	IS													
	GE332MAXP-H/ULTRA	3	IS													
	GE432-120-RES	4	IS													
	GE432MV-N-42T	4	IS													
GE432MAX-N/ULTRA	4	IS														
GE232-MVPS-N	2	PS														

Ballasts test are performed with a specific manufacturing date code. Older ballasts, with the same model numbers may have different electronic designs and consequently compatibility may vary. Similarly, newer ballast, with the same model number, may have undergone revisions that may affect compatibility. Compatibility may also extend beyond this list and Stanpro recommends testing a few fixtures with the ballast compatible lamps, even if the ballast is on this compatibility list, to ensure compatibility and performance.

■ compatible ■ non-compatible N/A

To validate compatibility with ballasts that are not on this list, please contact your sales representative

LED Linears Ballast Compatibility List



120-277/347 V (2/5)

Ballast Description				1 Lamp			2 Lamps			3 Lamps			4 Lamps		
Brand	Order code	Number of lamps	Starting Method	Input Voltage											
				120 V	277 V	305 V	120 V	277 V	305 V	120 V	277 V	305 V	120 V	277 V	305 V
GE	GE-332-MVPS-N	3	PS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	GE432-MVPS-N	4	PS	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible
	GE-232-MV-PS-N	2	PS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Halco	EP232IS/L/MV/SL	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	E432IS/120/R/SL	4	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	EP232IS/MV/HE	2	IS	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	EP332IS/MV/HE	3	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	EP432IS/MV/HE	4	IS	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible
	EP432IS/L/MV/HE	4	IS	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible
Howard	EPH4/32IS/MV/SC/HE	4	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	EP3/32IS/MV/SC/HE	3	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	EPL4/32IS/MV/MC/HE	4	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	EPH2/32IS/MV/MC/HE	2	IS	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	E2/32IS-120MC	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	EPL2/32IS/MV/MC/HE	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	EPL3/32IS/MV/SC/HE	3	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	EP4/32IS/MV/MC/HE	4	IS	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible
	EP2/32IS/MV/MC/HE	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Keystone	EP3/32IS/MV/MC/HE	3	IS	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	
	KTEB-232-UV-IS-N-P	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	KTEB-432RIS-1-TP-SL	4	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	KTEB-332-UV-IS-N-P	3	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	KTEB-432-UV-IS-N-P	4	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	KTEB-2C72-1-TP	1	PS	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
LumaPro	4KGH1 EB-432IS-120	4	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Maxlite	SKEU322HEL/SC	2	IS	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	SKEU324HE/SC	4	IS	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible
	SKEU323L/SC	3	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	MLEU322HEL/SC	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	MLEU323H/SC	3	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	MLEU324HE/SC	4	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Osram	QTP 2X32T8/UNV ISN-SC	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	QHE 2X32T8/UNV ISN-SC	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	QHE 2X32T8/UNV ISL-SC	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	QHE 3X32T8/UNV ISH-SC	3	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	QHE 4X32T8/UNV ISN-SC	4	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	QHE 4X32T8/UNV ISL-SC	4	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	QTP 4x32T8/UNV ISN-SC	4	IS	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible

Ballasts test are performed with a specific manufacturing date code. Older ballasts, with the same model numbers may have different electronic designs and consequently compatibility may vary. Similarly, newer ballast, with the same model number, may have undergone revisions that may affect compatibility. Compatibility may also extend beyond this list and Stanpro recommends testing a few fixtures with the ballast compatible lamps, even if the ballast is on this compatibility list, to ensure compatibility and performance.

compatible non-compatible N/A

To validate compatibility with ballasts that are not on this list, please contact your sales representative

LED Linears Ballast Compatibility List



120-277/347 V (3/5)

Ballast Description				1 Lamp			2 Lamps			3 Lamps			4 Lamps			
Brand	Order code	Number of lamps	Starting Method	Input Voltage												
				120 V	277 V	305 V	120 V	277 V	305 V	120 V	277 V	305 V	120 V	277 V	305 V	
Osram	QHE 1X32T8/UNV ISN-SC	1	IS	Compatible	Compatible	Compatible										
	QHE 1X32T8/UNV ISL-SC	1	IS	Compatible	Compatible	Compatible										
	QTP 1X32T8/UNV ISN-SC	1	IS	Compatible	Compatible	Compatible										
	QHE 2X32T8/UNV ISH-SC	2	IS	Compatible	Incompatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible							
	QTP 3X32T8/UNV ISN-SC	3	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible					
	QHE 3X32T8/UNV ISN-SC	3	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible					
	QHE 3X32T8/UNV ISL-SC	3	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible					
	QHE 4X32T8/UNV PSX-SC	4	PRS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	QHE 2X32T8/UNV PSH-HT	2	PRS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	QHE 2X32T8/UNV PSN-MC	2	PRS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	QHE 3X32T8/UNV PSN-SC	3	PRS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	QTP 3X32T8/UNV PSX-SC	3	PRS	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible
	QTP3X32T8/UNV PSN-SC	3	PRS	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible
	QHE 4X32T8/UNV PSN-SC	4	PRS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Incompatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	QHE 2X32T8/UNV DIM-TC	2	PRS	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible
Advance	ICN-2P32-N	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	IOPA-2P32-N	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	IOP-2P32-N	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	IOP-2P32-LW-N	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	IOPA-3P32-LW-N	3	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	IOPA-4P32-N	4	IS	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible
	IOPA-4P32-HL-SC	4	IS	Compatible	Compatible	Incompatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	IOP-4P32-N	4	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	IOP-4P32-LW-N	4	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	ICN-4P32-N	4	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	IOP-1P32-N	1	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	ICN-1P32-N	1	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	IOPA-1P32-N	1	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	IOPA-2P32HL-SC	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	IOPA-3P32-N	3	IS	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible
	IOP-3P32-N	3	IS	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible
	REB-4P32-SC	4	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	IOP-4P32-HL-SC	4	IS	Compatible	Incompatible	Incompatible	Compatible	Incompatible	Incompatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	ICN-4P32-SC	4	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	ICN-3P32-N	3	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	IOP-2PSP32-N	2	PS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Incompatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
IOP-3PSP32-SC	3	PS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	
IOP-3PSP32-LW-SC	3	PS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	
IOP-4PSP32-SC	4	PS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	

Ballasts test are performed with a specific manufacturing date code. Older ballasts, with the same model numbers may have different electronic designs and consequently compatibility may vary. Similarly, newer ballast, with the same model number, may have undergone revisions that may affect compatibility. Compatibility may also extend beyond this list and Stanpro recommends testing a few fixtures with the ballast compatible lamps, even if the ballast is on this compatibility list, to ensure compatibility and performance.

■ compatible ■ non-compatible N/A

To validate compatibility with ballasts that are not on this list, please contact your sales representative

LED Linears Ballast Compatibility List



120-277/347 V (4/5)

Ballast Description				1 Lamp			2 Lamps			3 Lamps			4 Lamps		
Brand	Order code	Number of lamps	Starting Method	Input Voltage											
				120 V	277 V	305 V	120 V	277 V	305 V	120 V	277 V	305 V	120 V	277 V	305 V
Advance	IOP-4PSP32-LW-SC	4	PS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	IOP-2S32-SC	2	PS	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible
	IZT-2S32-SC	2	DPS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	IOP-2PSP32-LW-N	2	PS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	IZT-2PSP32-SC	2	DPS	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible
PES	PES120ET8-12SMT-4	4	IS	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible
	PES120DET8-12SMT	2	PS	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible
Plusrite	BAF232IS/MV	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	BAF332IS/MV	3	IS	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible
Robertson	ISU232T8120 3P20116	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	RSZ132T8120	1	PS	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible
Sola	E-758-F-232-SC	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	E-758-U-232-MC	2	IS	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible
Sunpark	120-1/32IS HPF	1	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	U-2/32IS HBF	2	IS	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible
	U-2/32ISE-LBF	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	U-3/32ISE	3	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	U-3/32ISE-HBF	3	IS	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible
	120-3/32IS MP,F	3	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	U-4/32IS HP,F	4	IS	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible
	U-4/32IS HBF	4	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	U-4/32ISE-LBF	4	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	U-1/32PSE	1	PS	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible
	U-2/32PSE	2	RS	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible
	U-2/32PSE-HBF	2	RS	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible
	U-232PS3	2	RS	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible
	U-232PS3-HBF	2	RS	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible
	SL15T	2	RS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	LC 12011T	1	PS	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible
	LC 12013T	1	PS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Superior Life	70201	2	IS	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	70210	2	PS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	70211	4	PS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
TCP	E2P32ISUNVHE	2	IS	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible
	E4P32ISUNVLE	4	IS	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible
	E3P32ISUNVE	3	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	E3P32ISUNVLE	3	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	E4P32ISUNVE	4	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	E4P32ISUNVHE	4	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible

Ballasts test are performed with a specific manufacturing date code. Older ballasts, with the same model numbers may have different electronic designs and consequently compatibility may vary. Similarly, newer ballast, with the same model number, may have undergone revisions that may affect compatibility. Compatibility may also extend beyond this list and Stanpro recommends testing a few fixtures with the ballast compatible lamps, even if the ballast is on this compatibility list, to ensure compatibility and performance.

■ compatible ■ non-compatible N/A

To validate compatibility with ballasts that are not on this list, please contact your sales representative

LED Linears Ballast Compatibility List



120-277/347 V (5/5)

Ballast Description				1 Lamp			2 Lamps			3 Lamps			4 Lamps		
Brand	Order code	Number of lamps	Starting Method	Input Voltage											
				120 V	277 V	305 V	120 V	277 V	305 V	120 V	277 V	305 V	120 V	277 V	305 V
Universal	B232IUNVHP-N	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	B232IUNVEL-A	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	B233IUNVHE-A	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	B432IUNVHE L-A	4	IS	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	B232IUNVHEH-A	2	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	B332IUNVHP-A	3	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	B432IUNVHP-A	4	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	B232I120RES-A	2	IS	Compatible	Non-compatible	Non-compatible	Compatible	Non-compatible	Non-compatible	Compatible	Non-compatible	Non-compatible	Compatible	Non-compatible	Non-compatible
	B432I120RES-A	4	IS	Compatible	Non-compatible	Non-compatible	Compatible	Non-compatible	Non-compatible	Compatible	Non-compatible	Non-compatible	Compatible	Non-compatible	Non-compatible
	B132IUNVHP-N	1	IS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	B432PUNVHE-A	4	PS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible
	B232PUNVHE-B	2	PS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	B332PUNVHE-A	3	PS	Compatible	Non-compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Watran	DBG32N-MV-TP-PS-HL	4	PS	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible
Work Horse	WHCG4-120-T8-IS	4	IS	Compatible	Non-compatible	Non-compatible	Compatible	Non-compatible	Non-compatible	Compatible	Non-compatible	Non-compatible	Compatible	Non-compatible	Non-compatible
	WHSG3-UNV-T8-IS	3	IS	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible
	WHSG4-UNV-T8-IS	4	IS	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible

Ballasts test are performed with a specific manufacturing date code. Older ballasts, with the same model numbers may have different electronic designs and consequently compatibility may vary. Similarly, newer ballast, with the same model number, may have undergone revisions that may affect compatibility. Compatibility may also extend beyond this list and Stanpro recommends testing a few fixtures with the ballast compatible lamps, even if the ballast is on this compatibility list, to ensure compatibility and performance.

■ compatible
 ■ non-compatible
 N/A

To validate compatibility with ballasts that are not on this list, please contact your sales representative

LED T8 GEN 1 LAMPS

Order code	Description
63244	LED/T8/12W/840/IS/24/ND/STD
63245	LED/T8/17W/840/IS/36/ND/STD
63247	LED/T8/18W/840/IS/48/ND/STD
63248	LED/T8/18W/850/IS/48/ND/STD
63249	LED/T8/22W/835/IS/48/ND/STD
63161	LED/T8/22W/840/IS/48/ND/STD
63250	LED/T8/22W/850/IS/48/ND/STD
63163	LED/T8/22W/840/IS/48/ND/STD/SMX

STANDARD® COMPATIBLE BALLASTS - GEN 1

Brand	Order code and description
STANDARD	61113_E232T8IS120/N/AS; 61124_E232T8IS120/N/AS/BULK; 61128_E232T8IS120-277/N/AS; 60075_E232T8IS120/H/90C; 60076_E232T8IS347/H/90C; 58278_E232T8IS347/L/BULK; 31549_E232T8IS347/N/BULK; 10293_E232T8IS347/N; 59770_E432T8IS120/H/90C; 61127_E432T8IS120/L/AS/BULK; 61120_E432T8IS120/L/AS; 61134_E432T8IS120-277/L/AS; 61135_E432T8IS120-277/L/AS/BULK; 61125_E432T8IS120/N/AS/BULK; 61114_E432T8IS120/N/AS; 61129_E432T8IS120-277/N/AS; 61133_E432T8IS120-277/N/AS/BULK; 59771_E432T8IS347/H/90C; 56603_E432T8IS347/L/BULK; 31036_E432T8IS347/L; 31552_E432T8IS347/N/BULK; 10294_E432T8IS347/N; 61123_E232T8IS120/L/AS; 61126_E232T8IS120/L/AS/BULK; 61131_E232T8IS120-277/L/AS; 61132_E232T8IS120-277/L/AS/BULK

OTHER MANUFACTURERS COMPATIBLE BALLASTS - GEN 1

Brand	Model
FULHAM	WHCG3-120-T8-IS
GE	GE-432-120-N; GE-232-MVPS-L; GE-232-MVPS-H; GE-232MAX-N/ULTRA; GE-232-120-N; GE-432-277-N; GE-332MV-N; GE-232-120-PS-N
HALCO	EP432IS/MV/MC; EP432IS/L/MV/HE; EP332IS/MV/MC; EP332IS/L/MV/HE; EP232IS/MV/MC; EP232IS/L/MV/HE; EP232IS/H/MV/HE; EP132IS/MV/MC
PHILIPS	REZ-2S32-SC; REL-2P32-SC; IPO-4P32-LW-N; ICN-2M32-MC; ICN-1P32-N; ICN-132-MC; GOPA-2P32-SC; Advance REZ-2S32-SC; Advance REL-2P32-SC; Advance REB-2P32-SC; Advance IOPA-2P32-LW-N; Advance IOP-4P32-LW-N; Advance ICN-4P32-N; Advance ICN-3P32-N; Advance ICN-2P32-N; Advance ICN-2M32-MC; Advance ICN-1P32-N
SYLVANIA	U-4/32IS HBF; U-4/32IS; U-3/32ISE LBF; U-3/32ISE HBF; U-3/32ISE; U-3/32IS HBF; U-3/32IS; U-2/32ISE LBF; U-2/32ISE HBF; U-2/32ISE; U-2/32IS HBF; U-2/32IS; QTP 4x32T8/UNV ISN-SC; QHE 2x32T8/UNV ISN-SC
UNIVERSAL	B432IUNVHP-A; B232PUNVHE-B; B232IUNVHP-N

Ballasts test are performed with a specific manufacturing date code. Older ballasts, with the same model numbers may have different electronic designs and consequently compatibility may vary. Similarly, newer ballast, with the same model number, may have undergone revisions that may affect compatibility. Compatibility may also extend beyond this list and Stanpro recommends testing a few fixtures with the ballast compatible lamps, even if the ballast is on this compatibility list, to ensure compatibility and performance.

To validate compatibility with ballasts that are not on this list, please contact your sales representative

LED Linears Ballast Compatibility List



LED T8 GEN 2 LAMPS

Order code	Description
64071	LED/T8/9W/830/24/STD/SMX
64072	LED/T8/9W/835/24/STD/SMX
64073	LED/T8/11W/830/36/STD/SMX
64074	LED/T8/11W/835/36/STD/SMX
63632	LED/T8/11W/840/36/STD
64075	LED/T8/12W/830/48/STD/SMX
63638	LED/T8/12W/835/48/STD
63633	LED/T8/12W/840/48/STD
63634	LED/T8/12W/850/48/STD
63635	LED/T8/17W/835/48/STD
63636	LED/T8/17W/840/48/STD
64152	LED/T8/17W/840/48/STD/SMX
63637	LED/T8/17W/850/48/STD
64153	LED/T8/17W/850/48/STD/SMX

STANDARD® COMPATIBLE BALLASTS - GEN 2

Brand	Order code and description
STANDARD	10293_E232T8IS347/N; 56558_E232T8IS120/L/BULK; 58278_E232T8IS347/L/BULK; 61113_E232T8IS120/N/AS; 10365_E332T8IS347/N; 60080_E332T8IS120/L/90C/BULK; 61122_E332T8120/N/AS; 10294_E432T8IS347/N; 56603_E432T8IS347/BULK; 61114_E432T8IS120/N/AS; 61127_E432T8IS120/L/AS/BULK

OTHER MANUFACTURERS COMPATIBLE BALLASTS - GEN 2

Brand	Model
GE	GE-232-MV-N; GE232MAX-N/ULTRA; GE432MAX-L/ULTRA; GE432MAX-H/ULTRA; GE432MVPS-N-V03*
OSRAM SYLVANIA	QHE 2X32T8/UNV ISL-SC; QTP 2X32T8/UNV ISN-SC; QHE 2X32T8/UNV ISN-SC; QTP 3X32T8/UNV ISN-SC; QHE 3X32T8/UNV ISH-SC; QHE 4X32T8/UNV ISL-SC; QHE 4X32T8/UNV ISN-SC
PHILIPS	IOP-2P32-LW-N; ICN-2P32-N; IOPA-2P32-N; IOP-2P32-N; IOPA-3P32-LW-N; IOP-4P32-LW-N; IOPA-4P32-N; IOP-4P32-N; ICN-4P32-N; IZT-2S32-SC*

* dimming ballast

T8 BALLAST/DIMMER COMPATIBILITY LIST - GEN 2

Order code	Description	Order code	Description
64071	LED/T8/9W/830/24/STD/SMX	Lutron / NTFTV	ADVANCE PHILIPS / IZT-2S32-SC GE / GE432MVPS-N-V03
64072	LED/T8/9W/835/24/STD/SMX		
64073	LED/T8/11W/830/36/STD/SMX		
64074	LED/T8/11W/835/36/STD/SMX		
64075	LED/T8/12W/830/48/STD/SMX	Lutron / NTFTV	ADVANCE PHILIPS / IZT-2S32-SC
64152	LED/T8/17W/840/48/STD/SMX		
64153	LED/T8/17W/850/48/STD/SMX		

Ballasts test are performed with a specific manufacturing date code. Older ballasts, with the same model numbers may have different electronic designs and consequently compatibility may vary. Similarly, newer ballast, with the same model number, may have undergone revisions that may affect compatibility. Compatibility may also extend beyond this list and Stanpro recommends testing a few fixtures with the ballast compatible lamps, even if the ballast is on this compatibility list, to ensure compatibility and performance.

To validate compatibility with ballasts that are not on this list, please contact your sales representative